


Epidemiologija

- Osnove imunizacija -

Prof. dr D. Laušević

Osnovni pojmovi i definicije



Osnovni pojmovi i definicije

Vakcinacija – primjena imunobioloških preparata koji kada se unesu u organizam izazivaju imunološki odgovor tog organizma

Vakcinacija izaziva primarni imunološki odgovor tj. obezbjeđuje "iskustvo" bez bolesti




Fig 1.20 © 2001 Garland Science

Osnovni pojmovi i definicije

Vrste vakcina:

- **Žive atenuisane vakcine**
 - Virusne (OPV, MMR, influenza, žuta groznica, varicella...)
 - Bakterijske (TBC, Trbušni tifus)
- **Mrtve (inaktivirane) vakcine**
 - Virusne (IPV, rabijes, influenza, VHA, krpeljni meningoencefalitis...)
 - Bakterijske (cjeloćelijska pertusis vakcina)
- **Vakcine od pojedinih dijelova (antigena) mikroorganizama**
 - Virusne (VHB)
 - Bakterijske (acellularna pertussis vakcina, Hib...)
- **Anatoksične vakcine (toksidi)**
 - difterija, tetanus

Osnovni pojmovi i definicije

*U odnosu na broj antigena vakcine se dijele na:*

- ***Monovalentne*** – sadrže samo jedan antigen (*BCG, VHA, VHB...*)
- ***Kombinovane*** – sadrže više antigena (*OPV, MMR, DTP, DTaP, DT, dT, DTaP-IPV-Hib, DTaP-IPV-Hib-HepB...*)

*U odnosu na način aplikacije vakcine se daju:*

- ***Peroralno (OPV, kolera)***
- ***Intradermalno (TBC, influenca)***
- ***Intramuskularno (VHA, VHB, DTP, DT, dT, TT, rabijes, Hib...)***
- ***Supkutano (MMR, influenca)***
- ***Pernazalno/inhalacija (influenca-živa)***

Vrste vakcinacija

- # ***Obavezna sistematska vakcinacija:***
 - *BCG, DTP/DTaP, DT, dT, TT, OPV/IPV, VHB, MMR, Hib...*
- # ***Vakcinacija po epidemiološkim i kliničkim indikacijama:***
 - *rabijes, VHB, TT, influenca, žuta groznica, difterija, meningokokni meningitis, VHA, kolera, trbušni tifus...*
- # ***Sistematska vakcinacija*** – vakcinisanje u skladu sa uzrastom djece
- # ***Kampanjska vakcinacija*** – terenska vakcinacija “kada se stigne”

Kalendar vakcinacija

Uzrast

rođenje
navršenih 2 mjeseca
navršenih 3 mjeseca
navršenih 4 mjeseci
navršenih 4,5 mjeseci
navršenih 5,5 mjeseci
navršenih 9 mjeseci
12-18 mjeseci
18-24 mjeseci
6/7 godina
11-13 godina
13-15 godina
17-19 godina

Vrstava vakcine

<i>BCG</i>	<i>DTaP₁-IPV₁-Hib₁</i>	<i>VHB₁</i>
	<i>DTaP₂-IPV₂-Hib₂</i>	<i>VHB₂</i>
	<i>DTaP₃-IPV₃-Hib₃</i>	<i>VHB₃</i>
		<i>MMR₁</i>
	<i>DTaP - IPV R₁ + Hib R₁</i>	
	<i>DT R₂ + OPV R₂</i>	<i>MMR₂</i>
		<i>MMR*₂</i>
	<i>dT R₃ + OPV R₃</i>	
	<i>dT R₄</i>	

Kontraindikacije

■ *Opšte kontraindikacije:*

- *Ozbiljna alergijska reakcija na bilo koji sastojak vakcine*
- *Ozbiljna alergijska reakcija na prethodnu dozu iste vakcine*
- *Akutno oboljenje*

■ *Kontraindikacije za žive vakcine:*

- *Stanje sniženog imuniteta (urođenog ili stečenog)*
- *Trudnoća*

■ *Posebne kontraindikacije za svaku vakcinu ponaosob:*

- *Pertusis - evolutivna oboljenja CNS*
- *Influenca, žuta groznica – alergija na jaja,*

Zaštita povrijeđenih lica protiv tetanusa

<u>Vakcinalni status povrijeđenog</u>	<u>vakcina</u>	<u>IgG</u>
---------------------------------------	----------------	------------

Potpuno vakcinisan/revakcinisan unutar 5 g.	Ne	Ne
---	----	----

Potpuno vakcinisan/revakcinisan prije 5-10 g.	1 doza	Ne
---	--------	----

Od poslednje vakcinacije/revakcinacije prošlo više od 10 godina	1 doza	Da
--	--------	----

Nevakcinisan/nepotpuno vakcinisan/nema Podataka o vakcinaciji	2 doze + 1 doza posle godinu dana	Da
--	---	----

Seroprofilaksa

*Vještački pasivni imunitet (gotova antitijela):*

- *Imunoglobulini životinjskog porijekla (češće alergije reakcije)***
 - *difterija,***
 - *tetanus,***
 - *botulizam (polivalentni:A+B+E i monovalentni),***
 - *serum protiv zmajskog ujeda,***
 - *serum protiv otrovnih paukova,***
 - *serum protiv škorpiona,***
 - *serum protiv otrovnih riba***

Seroprofilaksa

■ *Vještački pasivni imunitet (gotova antitijela):*

- *Imunoglobulini humanog porijekla (alergijske reakcije rijetke)*
- *Ako se daju prije živih vakcina onda se mora čekati 3 do 11 mjeseci (u zavisnosti od vrste proizvoda) prije nego se daju žive vakcine (npr. protiv malih boginja)*
 - *Opšti imunoglobulini:*
 - *HAV*
 - *Morbili*
 - *Varicella,*

Seroprofilaksa

■ *Vještački pasivni imunitet (gotova antitijela):*

- *Imunoglobulini humanog porijekla (alergijske reakcije rijetke)***
 - *Hiperimuni gamaglobulin: Tetanus, HBV, rabijes***
 - *Tetanus - 250 i.j.***
 - *Rabijes - 20 i.j. na kg TT***
 - *HBV – (8-12-20 i.j. na kg TT), a za novorođenčad HBsAg pozitivnih majki – 40 i.j. na kg TT ili 250 i.j. odnosno premna uputstvu proizvođača***